

Shark

STRATOS Bežični usisivač sa tehnologijom protiv zapetljavanja kose PLUS i Clean Sense IQ funkcijom.

IZ400EU Serija

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





HVALA VAM

što ste odabrali Shark® bežični usisivač sa tehnologijom protiv zapetljavanja kose PLUS, DuoClean i funkcijom Clean Sense IQ.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon:	25.2V
Snaga motora:	309W
Snaga mlaznice:	80W

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovo korisničko uputstvo je osmišljeno da vam pomogne da u potpunosti razumijete svoj novi Shark bežični usisivač sa tehnologijom protiv zapetljavanja kose PLUS, DuoClean i funkcijom Clean Sense IQ.





Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Kako biste sprečili moguće štetne posljedice po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ovaj proizvod na odgovoran način kako biste doprineli održivoj ponovnoj upotrebi materijala. Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja, koristite sisteme za povrat i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbijednog recikliranja.





VAŽNO BEZBIJEDNOSNO UPUTSTVO

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • MOLIMO VAS DA PROČITATE CIJELO UPUTSTVO PRIJE KORIŠĆENJA OVOG USISIVAČA.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada uređaja, isključite napajanje i uklonite ION Power Pack bateriju prije servisiranja.

NAPOMENA: Ako imate osetljive ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo testirajte usisivač na skrivenom dijelu tepiha kako biste se uvjerali da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna tepiha.

UPOZORENJE

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA, POVREDA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE:

1. Ovaj usisivač se sastoji od motorizovane mlaznice, cijevi i ručnog usisivača. Ove komponente sadrže električne priključke, električne instalacije i pokretne dijelove koji potencijalno mogu predstavljati rizik za korisnika.
 2. Prije svake upotrebe pažljivo pregledajte sve dijelove zbog eventualnih oštećenja. Ako je neki dio oštećen, odmah prekinite upotrebu.
 3. Koristite isključivo identične i originalne zamjenske dijelove.
 4. Ovaj usisivač ne sadrži dijelove koji su predviđeni za servisiranje.
 5. Koristite usisivač samo na način opisan u ovom priručniku. **NE** koristite usisivač u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
 6. Osim filtera i posude za prašinu, **NE** izlažite nijedan dio usisivača vodi ili drugim tečnostima.
 7. **NE DOZVOLITE** da uređaj koriste djeca. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece. Ne dozvolite da se koristi kao igračka. Potrebno je pažljivo nadgledanje kada se uređaj koristi u blizini djece.
- OPŠTA UPOTREBA**
8. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbjednom korišćenju uređaja i razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati deca.
 9. Uvijek isključite usisivač prije povezivanja ili odvajanja bilo kojih provodnih crijeva, motorizovanih mlaznica, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih dijelova.
 10. **NE DODIRUJTE** utikač ili usisivač mokrim rukama.
 11. **NE KORISTITE** usisivač bez posude za prašinu, filtera i četke na svom mjestu.
 12. Koristite isključivo filtere i dodatke marke Shark®. Šteta uzrokovana filterima i dodacima koji nisu marke Shark® možda neće biti pokrivena garancijom.
 13. **NE UBACUJTE** predmete u otvore mlaznice ili dodatka. **NE KORISTITE** usisivač ako su otvori blokirani; držite ih slobodnima od prašine, vlakana, dlaka i drugih materijala koji mogu smanjiti protok vazduha.
 14. **NE KORISTITE** usisivač ako je protok vazduha kroz mlaznicu ili dodatke ograničen. Ako su vazdušni putevi ili motorizovana mlaznica blokirani, isključite usisivač. Uklonite sve prepreke prije nego što ga ponovo uključite.
 15. Držite mlaznicu i sve otvore usisivača dalje od kose, lica, prstiju, bosih stopala ili labave odjeće.
 16. **NE KORISTITE** usisivač ako ne radi ispravno, ako je pao, oštećen, ostavljen napolju ili pao u vodu.
 17. Budite posebno pažljivi prilikom čišćenja stepenica.
 18. **NE OSTAVLJAJTE** usisivač bez nadzora dok je uključen.
 19. Kada je uključen, držite usisivač u pokretu po površini tepiha kako biste izbjegli oštećenje vlakana tepiha.
 20. Ako imate osetljive ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo testirajte usisivač na skrivenom dijelu tepiha kako biste se uvjerali da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna.
 21. **NE KORISTITE** usisivač za usisavanje sljedećeg:
 - a) Tečnosti
 - b) Velike predmete
 - c) Tvrdе ili oštre predmete (staklo, ekseri, šrafovi ili novčići)
 - d) Velike količine prašine (uključujući građevinsku prašinu, pepeo iz kamina ili žar) – **NE KORISTITE** kao dodatak za skupljanje prašine sa električnih alata.
 - e) Predmete koji dime ili gore (vrući ugalj, opušci cigareta ili šibice)
 - f) Zapaljive ili lako sagorive materijale (tečnost za upaljače, benzin ili kerozin)
 - g) Toksične materijale (hlorisan izbjeljivač, amonijak ili sredstva za čišćenje odvođa).
 22. **NE KORISTITE** usisivač u sljedećim oblastima:
 - a) Slabo osvetljenim prostorima
 - b) Mokrim ili vlažnim površinama
 - c) Na otvorenom
 - d) U zatvorenim prostorima koji mogu sadržati eksplozivne ili toksične pare ili gasove (tečnost za upaljače, benzin, kerozin, boja, razređivači, sredstva protiv moljaca ili zapaljiva prašina).





- 23.** Isključite usisivač prije nego što priključite ili isključite punjač.
- 24.** Isključite usisivač prije bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.
- 25.** Tokom čišćenja ili rutinskog održavanja **NE SIJECITE** ništa osim dlaka, vlakana ili konaca koji su omotani oko četke.
- 26.** Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu prije nego što ih vratite u usisivač kako biste spriječili da tečnost dospe u električne dijelove.
- 27.** **NE MODIFIKUJTE** niti pokušavajte da popravljate usisivač ili bateriju sami, osim kako je navedeno u ovom priručniku. **NE KORISTITE** bateriju ili usisivač ako su modifikovani ili oštećeni. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje, što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povreda.
- 28.** Isključite sve kontrole prije iskopčavanja uređaja iz struje.
- 29.** Uvijek isključite ovaj uređaj prije nego što povežete ili odvojite motorizovanu mlaznicu ili ručni alat.
- BATERIJA**
- 30.** Baterija je izvor napajanja za usisivač. Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva za punjenje.
- 31.** Kako biste spriječili nenamjerno pokretanje, uvjerite se da je usisivač isključen prije nego što ga podignete ili nosite. **NE NOSITE** uređaj držeći prst na prekidaču za uključivanje.
- 32.** Koristite samo punjač koji je isporučen uz uređaj. Korištenje neodgovarajućeg punjača može dovesti do toga da baterija ne bude pravilno napunjena i/ili do nesigurnih uslova. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu baterije može stvoriti rizik od požara kada se koristi s drugom vrstom baterije.
- 33.** Držite bateriju dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri ili šrafovi. Kratak spoj na terminalima baterije povećava rizik od požara ili opekotina.
- 34.** U uslovima nepravilne upotrebe baterije može doći do izbacivanja tečnosti iz nje. Izbjegavajte kontakt s ovom tečnošću jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, odmah potražite medicinsku pomoć.
- 35.** Baterija se ne smije skladištiti na temperaturama ispod 3°C (37,4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se održao njen dug vijek trajanja.
- 36.** **NE PUNITE** bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje izvan navedenog temperaturnog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- 37.** Skladištite uređaj u zatvorenom prostoru.
- 38.** **NE IZLAŽITE** bateriju vatri ili temperaturama iznad 130°C (265°F), jer može eksplodirati.
- 39.** Koristite uređaj samo s posebno predviđenom baterijom. Korištenje drugih baterijskih paketa može stvoriti rizik od povreda i požara.
- 40.** Isključite baterijski paket iz uređaja prije bilo kakvih podešavanja, zamene dodataka ili skladištenja uređaja. Ove preventivne mjere bezbjednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja uređaja.


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



SKLAPANJE

1. Postavite cijev (Wand) u podnu mlaznicu (Floor Nozzle).
2. Postavite ručni usisivač (Handheld Vacuum) u cijev (Wand).


Prije upotrebe, uvjerite se da su svi dijelovi potpuno povezani i da su kliknuli na svoje mjesto.



LITIJUM-JONSKA BATERIJA

Litijum-jonska baterija Power Pack ne dolazi potpuno napunjena. Prije prve upotrebe, potpuno je napunite. Tokom prve upotrebe, koristite bateriju dok se potpuno ne isprazni. Ovo će optimizovati njen kapacitet i produžiti njen vijek trajanja.

LED INDIKATORI NAPA JANJA I PUNJENJA BATERIJE



Punjenje

-  LED svjetlo pulsira belo kada baterija dostigne 100% napunjenosti.
-  LED svjetlo pulsira zeleno kada je baterija napunjena između 76% i 99%.
-  LED svjetlo pulsira žuto kada je baterija napunjena između 0% i 75%.
-  Ako LED svjetlo ne svijetli, baterijski paket je isključen.

NAPOMENA: Potpuno punjenje baterije traje približno 3,5 sata.

Dodatne Napomene

1. LED indikatori se isključuju kada je baterija potpuno napunjena.
2. Uređaj se neće uključiti dok je punjač priključen.

O VAŠOJ ION POWER PACK BATERIJI

Ovaj proizvod koristi litijum-jonsku bateriju koja se može puniti i reciklirati. Kada baterija više ne može da zadrži punjenje, potrebno ju je ukloniti iz usisivača i reciklirati. **NE SPALJUJTE** niti **NE KOMPOSTIRAJTE** bateriju. Kada je potrebno zamijeniti vašu litijum-jonsku bateriju Power Pack, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim oblastima je nezakonito bacati iskorišćene litijum-jonske baterije u kantu za otpad ili u komunalni tok čvrstog otpada. Vratite iskorišćene baterijske pakete u ovlašćeni centar za reciklažu ili prodavnicu gde ste ih kupili radi recikliranja. Za informacije o lokacijama za odlaganje iskorišćenih baterijskih paketa, kontaktirajte vaš lokalni centar za reciklažu.


REŽIMI USISNE SNAGE

DISPLEJ SVETLA ZA REŽIME USISAVANJA	
	ECO
	Clean Sense IQ
	Boost

ECO režim
Maksimalno trajanje rada.
Štedi energiju baterije.

Clean Sense IQ režim
Najbolja ravnoteža između snage usisavanja i optimizovanog trajanja rada.

Boost režim
Maksimalna usisna snaga. Troši najviše energije iz baterije.




Trajanje baterije


REŽIM	MINUTE
Trajanje rada u Clean Sense IQ režimu. Zavisí od načina korištenja i količine prljavštine na površinama koje se čiste.	60
Režimi usisavanja utiču na trajanje rada: Koristite Boost režim u kratkim intervalima za maksimalnu efikasnost.	10

PUNJENJE BATERIJE


KORIŠĆENJE LI-ION PUNJAČA




Priključite Li-Ion punjač u zidnu utičnicu.



Da biste napunili bateriju unutar ručnog usisivača, povežite punjač sa električnom utičnicom, a zatim umetnite priključak punjača u port ispod ručke na ručnom usisivaču.




Da biste postavili usisivač u režim za skladištenje, pritisnite dugme za otključavanje Flexology cijevi, dok savijate ručni usisivač prema napred, sve dok se cijev ne klikne i zaključava na svom mjestu. Priključite punjač u port za punjenje na ručnom usisivaču.




Pritisnite i držite dugme za oslobađanje baterije, zatim izvucite bateriju. Priključite punjač u port za punjenje na bateriji. Da biste ponovo postavili bateriju, gurnite je u ležište na zadnjoj strani ručnog usisivača dok ne klikne na svoje mesto.

PODEŠAVANJE



Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili ili isključili usisivač.

NAPOMENA: Uređaj se neće uključiti ako je punjač povezan. Isključite punjač prije nego što uključite usisivač.



Pritisnite dugme (↻) da biste se prebacivali između režima ECO, Clean Sense IQ™ i Boost. Za uštedu energije baterije, izaberite **ECO režim**. Za svakodnevno čišćenje, izaberite **Clean Sense IQ režim**. Za dodatnu snagu usisavanja, izaberite **Boost režim**.




Clean Sense IQ™ detektuje prljavštinu koju ne možete vidjeti i automatski povećava snagu usisavanja. U režimu **Clean Sense IQ™**, uređaj prilagođava performanse čišćenja u zavisnosti od količine prljavštine, pružajući optimalnu usisnu snagu i trajanje rada baterije kada se detektuju veće ili manje količine otpada.



Indikator čistoće vizuelno potvrđuje kada su podovi očišćeni. Kada uređaj detektuje veliku količinu otpada, usisavanje će se povećati za bolje performanse čišćenja. Kada se otpad ukloni, usisavanje će se smanjiti. Indikator čistoće prikazuje nivo detektovanog otpada. Za najbolje rezultate, nastavite sa čišćenjem dok se indikator ne vrati na najniži nivo prije nego što pređete na sljedeću oblast.

REŽIMI ČIŠĆENJA



USPRAVAN REŽIM


Da biste čistili podove, stanite na podnu mlaznicu i nagnite ručni usisivač unazad.

NAPOMENA: Četke će se aktivirati samo kada je ručni usisivač nagnut unazad.



RUČNI USISIVAČ ZA ČIŠĆENJE IZNAD PODA

Pritisnite dugme za oslobađanje cijevi i podignite ručni usisivač sa cijevi. Dodatak se može koristiti za čišćenje stepenica, namještaja i drugih površina iznad poda.




REŽIM ZA ČIŠĆENJE IZNAD PODA SA UKLJUČENOM CIJEVI

Postavite usisivač uspravno i pritisnite dugme za oslobađanje mlaznice, koje se nalazi na dnu cijevi, iznad mlaznice. Podignite cijev kako biste je odvojili.


Ovaj način je idealan za čišćenje lamsni, ventilatora na plafonu, prozorskih dasaka i drugih teško dostupnih mjesta.

NAPOMENA: Svi dodaci su kompatibilni i sa cijevima i sa ručnim usisivačem.

KORIŠĆENJE FLEXOLOGY CIJEVI




Pritisnite dugme za otključavanje na zadnjoj strani cijevi, zatim podesite ugao.




Podesite cijev na niži ugao kako biste lako očistili ispod nameštaja.

FLEXOLOGY KUĆIŠTE ZA SKLADIŠTENJE




Da biste postavili usisivač u režim skladištenja, pritisnite dugme za otključavanje dok savijate ručni usisivač prema naprijed.




Da biste izvadili usisivač iz režima skladištenja, pritisnite dugme za otključavanje i podignite ručni usisivač dok se cijev ne zaključa i klikne na svoje mjesto.

ODRŽAVANJE VAŠEG USISIVAČA

PRAŽNENJE POSUDE ZA PRAŠINU




Pritisnite dugme za oslobađanje cijevi da biste odvojili ručni usisivač od cijevi.




Da biste ispraznili posudu za prašinu dok je pričvršćena na ručni usisivač, postavite posudu iznad kante za otpatke i povucite klizač za otvaranje poklopca prema napred.

UKLANJANJE I ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU



Da biste uklonili posudu za prašinu sa ručnog usisivača, pritisnite dugme za oslobađanje posude za prašinu koje se nalazi na osnovi/dnu posude. Nagnite posudu i podignite je da biste je uklonili.

Za pražnjenje prašine i prljavštine, držite posudu za prašinu iznad kante za otpatke, zatim povucite klizač CleanTouch Dirt Ejector prema napred.



Da biste očistili unutrašnjost posude za prašinu, isperite je vodom. Postavite je na bok sa otvorenim poklopcem i ostavite da se suši na vazduhu najmanje 48 sati prije ponovnog postavljanja.


ODRŽAVANJE VAŠEG USISIVAČA

ČIŠĆENJE FILTERA


Redovno ispirajte filtere kako biste održali snagu usisavanja vašeg usisivača.

Da biste očistili filtere, isperite ih samo vodom. **Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu do 48 sati prije ponovnog postavljanja kako biste spriječili da tečnost dospije u električne dijelove.** Čistite pre-motorne filtere najmanje jednom mjesečno, a post-motorni filter najmanje jednom godišnje. Otresite labavu prljavštinu između pranja kada je to potrebno. Kod intenzivnog korištenja može biti potrebno češće čišćenje.


VAŽNO: NE KORISTITE sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu. Usisivač neće imati snagu usisavanja ako post-motorni filter nije postavljen. Uverite se da su svi filteri pravilno postavljeni prije upotrebe.




Uklonite posudu za prašinu i izvucite pjenu i filc filtere iz zadnjeg dijela posude za prašinu.



Komplet pjenastog i filcanog filtera prije motora



Uklonite posudu za prašinu. Izvucite post-motorni filter iz ručnog usisivača.




Filter iza motora

ODRŽAVANJE VAŠEG USISIVAČA

PODNA MLAZNICA


Ako se kosa zaplete oko rotirajuće četke, nastavite sa čišćenjem koristeći postavku za tepihe na goloj podnoj površini, tepihu sa niskim vlaknima ili manjem prostirci. Ako neki vlakna ostanu omotana oko četke nakon nastavka korišćenja, pažljivo ih uklonite ručno. Ako usisivačem predete preko tvrdog ili oštrog predmeta ili primetite promenu u zvuku tokom čišćenja, proverite podnu mlaznicu na blokade. (Pogledajte odeljak **Provera blokada u podnoj mlaznici**).

ČIŠĆENJE VALJKASTE ČETKE



1. Da biste uklonili mekanu valjkastu četku (Soft Roller) iz mlaznice, izvucite je pomoću jezička.
2. Otrсите labave ostatke sa mekane četke. Koristite suhi peškir da obrišete četku i uklonite ostatke zaglavljene u zupcima iza nje.
3. Ručno operite mekanu četku po potrebi, koristeći samo vodu. Ostavite da se potpuno osuši na vazduhu, što može trajati najmanje 24-48 sati.
4. Ponovo umetnite mekanu četku dok ne osjetite da je kliknula na svoje mjesto.


ČIŠĆENJE SENZORA




Redovno čistite senzore unutar ručnog usisivača, jer se kosa i drugi ostaci mogu nakupiti i blokirati ih. Ako su senzori djelomično blokirani, režim Clean Sense IQ neće prilagođavati nivo usisavanja kako se očekuje. Ako su senzori potpuno blokirani, pojaviće se šifra greške F0, a ikona Clean Sense IQ će treptati na displeju ručnog usisivača.

Za čišćenje senzora:

1. Isključite napajanje i uklonite ručni usisivač.
2. Pronađite senzore unutar mlaznice ručnog usisivača. Senzori se nalaze na unutrašnjim zidovima mlaznice, oko 7,5 cm niz vazdušni kanal, u ravni sa logotipima IQ na spoljašnjem delu.
3. Pažljivo obrišite senzore mikrofiber krpom i uklonite svu kosu i ostatke.
4. Uključite napajanje i proverite da li uređaj funkcioniše normalno.




PROVJERA BLOKADA



Provjera blokada u ručnom usisivaču:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač sa cijevi.
3. Provjerite sve otvore za usisavanje na posudi za prašinu i uklonite sve ostatke ili blokade.




Provjera blokada u cijevi

Standardna cijev:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač i podnu mlaznicu.
3. Pogledajte kroz cijev kako biste provjerili da li postoje blokade.
4. Uklonite ostatke i blokade.

FLEXOLOGY® cijevi

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač i podnu mlaznicu sa cijevi.
3. Proverite crijevo za pristup blokadama na FLEXOLOGY® dijelu cijevi tako što ćete pritisnuti jezičke sa obe strane creva i podići crevo.
4. Uklonite sve ostatke i blokade.



Provjera blokada u podnoj mlaznici:

1. Isključite usisivač.
2. Odvojite cijev.
3. Koristite ivicu novčića da otvorite tri zaključavanja na dnu podne mlaznice.
4. Uklonite poklopac i nagnite vrat mlaznice unazad.
5. Provjerite otvor i uklonite sve ostatke.
6. Ponovo postavite poklopac klizanjem umetaka u utoke, zatim čvrsto pritisnite sa svih strana prije nego što okrenete zaključavanja u smjeru kazaljke na satu da ih zatvorite, dok ne kliknu na sigurno mjesto.

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada, isključite napajanje i uklonite litijum-jonsku Power Pack bateriju pre servisiranja.

Usisivač ne usisava prljavštinu. Nema usisavanja ili slabo usisavanje. Ikona filtera na kontrolnoj ploči ručnog usisivača je crvena. (Referišite se na odeljak **Provera blokada za više informacija.**)

- Provjerite filtere da li treba da se očiste. Pratite uputstva za ispiranje i potpuno sušenje filtera na vazduhu prije nego što ih ponovo postavite u usisivač.
- Posuda za prašinu može biti puna; ispraznite posudu za prašinu.
- Proverite podnu mlaznicu na blokade; uklonite blokade ako je potrebno.
- Uklonite bilo koji konac, vlakna sa tepiha ili kosu koja može biti omotana oko rotirajuće četke.
- Provjerite pristup blokadi u cijevi na moguće blokade i uklonite ostatke.
- Proverite konektore između ručnog usisivača, cevi i podne mlaznice na ostatke. Uklonite bilo koju prašinu ili materijal u konektorima.
- Ako problem i dalje traje, obratite se korisničkoj službi.

Usisivač podiže prostirke.

- Uvjerite se da niste uključili Boost režim, jer to može biti previše usisavanja za lakše prostirke. Pazite prilikom usisavanja prostirki ili tepiha sa delikatnim ivicama.
- Isključite uređaj da biste isključili rotirajuću četku i pritisnite dugme za napajanje da biste ponovo pokrenuli usisivač.

Rotirajuće četke ne rade.

- Odmah isključite usisivač. Uklonite bilo kakve blokade prije nego što ponovo uključite usisivač. Uvjerite se da je ručni usisivač nagnut dovoljno unazad da bi rotirajuće četke bile aktivirane. Ako rotirajuće četke i dalje ne rade, obratite se korisničkoj službi.
- Ako podna mlaznica ima svjetla i ona nisu osvetljena, postoji problem sa povezivanjem između ručnog usisivača, cijevi i mlaznice. Pokušajte da odvojite i ponovo povežete dijelove. Ako svjetla i dalje ne svijetle, obratite se korisničkoj službi.

Usisivač se sam isključuje.

Postoji nekoliko mogućih razloga zbog kojih se usisivač sam isključuje, uključujući blokade, probleme sa baterijom i pregrijavanjem. Ako se usisivač isključuje sam od sebe, pratite sljedeće korake:

1. Uključite usisivač i provjerite svjetla indikatora baterije na ručnom usisivaču. Ako je potrebno punjenje, uvjerite se da je uređaj isključen prije nego što ga povežete sa punjačem.
2. Ispraznite posudu za prašinu i očistite filtere (pogledajte odjeljak **Pražnjenje posude za prašinu i Čišćenje filtera**).
3. Proverite cijev, dodatke i ulazne otvore i uklonite bilo kakve blokade.
4. Ostavite uređaj i bateriju da se ohlade najmanje 45 minuta, dok se ne vrate na sobnu temperaturu.
5. Pritisnite dugme za napajanje da biste ponovo pokrenuli usisivač. Uvjerite se da punjač nije priključen u port na ručnom usisivaču.


NOTE: If vacuum still does not operate properly, contact Customer Service at +44 (0)800 862 0453.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

	GREŠKA	Error kod na display-u
Motor	Motor se ne pokreće	10
	Motor je pregrijan	20
	Motor je pretrpio strujni udar	30
	Kratki Spoj Motora	40
	Motor je previše ubrzan	50
	Greška U Komunikaciji Sistema	60
	Blokada Clean Sense IQ Senzora	F0
Mlaznice	Pregrijavanje Mlaznice	70
	Kratki Spoj Mlaznice	E0

DOSTUPNA DODATNA OPREMA

- A** 3" alat za usisavanje uskih prostora
- B** 18" fleksibilni alat za usisavanje u uskim prostorima
- C** Duster alat za usisavanje u uskim prostorima
- D** Četka za prašinu
- E** Četka za prašinu sa više uglova
- F** Četka za prašinu sa anti-alergijskom zaštitom
- G** Alat za čišćenje tapaciranog nameštaja
- H** Široki alat za čišćenje tapaciranog nameštaja
- I** Višenamjenski alat za kućne ljubimce
- J** Motorni alat za dubinsko čišćenje za kućne ljubimce
- K** FLEXOLOGY® cijev za čišćenje ispod namještaja
- L** Torba za dodatke
- M** Li-Ion punjač
- N** Dvojni Li-Ion punjač
- O** Li-Ion baterija



NAPOMENA: Nisu svi dodaci uključeni sa svim uređajima. Za spisak dodataka koji dolaze uz ovaj model, pogledajte gornji unutrašnji preklap kutije.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovaj priručnik je osmišljen da vam pomogne da u potpunosti razumijete svoj novi Shark® usisivač. Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno težimo poboljšanju naših proizvoda; stoga, specifikacije sadržane u ovom priručniku mogu biti promijenjene bez prethodne najave.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

DUOCLEAN, FLEXOLOGY i SHARK su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.
POWERFINS PLUS je zaštitni znak SharkNinja Operating LLC.